

A ANG YAWE SA PANAGHIUSA

❖ Kahiusa diha kang Cristo. Efeso 1:3-14.

- Buot sa Dios ayohon ang bulhang nga maoy resulta sa sala, nan tanan Niyang mga anak mahiusa pag-usab pinaagi kang Cristo.
- Ang Dios midisidir sa pag-ampon kanato ingon nga mga anak. Nahimo kitang kabahin sa Iyang panimalay (b. 5).
- Ang matag usa gipili nang daan nga maluwas (Juan 3:16; 1 Timoteo 2:6; 2 Pedro 3:9).
- Sa dihang dawaton nato ang talahorong kapalaran, ang Dios nagahatag kanato sa Balaang Espirito ingon nga kasigurohan sa Iyang mga saad (b. 13-14).

❖ Kahiusa nga walay mga utlanan. Efeso 2:11-22.

- Ang Israel nagtukod og usa ka samingay nga pader aron ilahi ang mga Gentil. Ang krus nagtumpag sa matag pader, mohatud sa panagbulag.
- Kita karon usa na nga katawhan, nahiusa diha sa usa ka “balaang templo” “pinaagi sa usa nga Espirito” (b. 21, 18).

B ANG MGA GLOBO SA KAHIUSA

❖ Iglesia ug kahiusa. Efeso 4:1-6.

- Unsay atong mabuhay sa pagdalag kahiusa sa Iglesia (b. 1-3)?
 - (1) Paggawi nga mahapsay.
 - (2) Pagdala sa usag usa uban ang pagpaubos ug pagkalumo.
 - (3) Pasagdi ang Balaang Espirito nga molihok sa pagmentenar sa kalinaw.
- Asa sa pito ka elemento ang mopahiusa sa mga magtutuo (b. 4-6)? Usa ka lawas; usa ka Espirito; usa ka paglaum, usa ka Ginoo; usa ka pagtoo; usa ka bautismo; usa ka Dios ug Amahan alang sa tanan.

❖ Mga pangulo sa Iglesia ug kahiusa. Efeso 4:11-12.

- Naglista si Pablo og lima ka matang sa mga gasa nga nagapalig-on sa mga pangulo sa pagpangulo sa Iglesia uban ang duha ka mga tinong kalab-uton:
 - (1) Ang pagsangkap sa mga balaan alang sa buhat sa ministeryo. Pagtinabangay sa matag sakop sa Iglesia sa pagwali sa Maayong Balita.
 - (2) Ang pagpaliq-on sa lawas ni Cristo. Ang pagpadasig ug pagpasiugda og kahiusa diha kang Cristo.
- Ang Dios nagahtag ning mga gasaha ngadto sa tinong katawhan. Kining mga tawhana gitawag aron sa pag-alagad sa uban ug pagpakigtambayayong sa usag usa (Marcos 10:43).

❖ Mga relasyon ug kahiusa. Efeso 5:15-6:9.

- Si Pablo nagdasig kanato nga mahiusa pinaagi sa Espirito pinaagi sa pagtugyan sa usag usa.
- Kini nagalakip sa tulo ka mga globo sa atong kinabuhi:
 - (1) Mga katilingbanong relasyon: Ang atong sinultihan matutok diha sa Dios uban ang pagmaya ug usa ka espirito sa pagtugyan (5:19-21).
 - (2) Mga Pinamilyang relasyon: Ang dili hakog nga gugma ni Cristo ug pagtahud makita diha sa kaminyoon ug tali sa ginikanan ug kabataan (5:22-6:4).
 - (3) Mga relasyon sa trabaho: Mga tigdumala ug mga trabahante magtinahuray sa usag usa, tungod kay kitang tanan managsama ra atubangan sa Dios (6:5-9).